



Baba vha do vhuya lini?



Molteno





Khotsi a Shonisani vha shuma sa mutambi wa kha thelevishini.

Mushumo wavho u a vha tshimbidza.





Baba vha ita vha tshi shumela kule.

Vha nga si vhe hayani vhege dzi no fhira mbili.



Duvha na ḫuvha, Shonisani u vhudzisa mma,
“Baba vha ḫo vhuya lini mushumoni? Ndo vha
ṭuvha.”

“Na nñe ndo vha ḫuvha, Shonisani,” vha ralo
mma, vha tshi khou mu kuvhatedza.





Baba na vhone vho ḫuvhesa Shonisani.

“Ndi tama u vhona Shonisani,” vha ralo u humbula.



Mbilu ya Shonisani i khou vhavha. Miłodzi i khou elela na marama. O ḥuvhesa khotsi awe! O ḥuvhesa u kuvhatedziwa ngavho. O ḥuvha u sea navho.





Baba vha amba na Shonisani.

“Ndi na mafhundo avhuđi! Mashudu vhukuma
ndi a uri ndi khou vhuya hayani matshelo.
Ni tea u tou lindela ḋuvha fhedzi!” vha ralo.
Shonisani o takalesa!



Baba vha vhuya hayani!

Shonisani a vha gidimela u vha ḥanganedza,
na u vha kuvhatedza.

“Ndi a vha funesa, Baba. Ndo takalesa vho
vhuya!” u ralo u amba.

“Na nñe, dzuvha ḥa mbilu yanga. Na nñe!” vha
ralo baba.

